

ZENEX  
FOUNDATION

MOLTENO  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT

Saide  
Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tswelletswe jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute  
Zenex Foundation, but you may not change  
this work in any way or use it commercially.



Ulwazi  
Lwethu



# Mmutla wa mathajana

Setswana

Kgato

2



Joy Gugulethu Nkukwana



Ulwazi  
Lwethu

Ditlhaka tse dišwa  
nn, rr

### Mmutla wa matlhajana

### Setswana

### Kgato 2

ISBN: 978-1-77981-527-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Joy Gugulethu Nkukwana

Moranolodi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Elizma Meyer

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



Ulwazi  
Lwethu

Readers

### Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emacema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

### Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyangi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelatsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

### Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatlheledi wa diphologolo

### Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go gola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Dithare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo